

Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
Broj: 08-707/4  
Podgorica, 31. mart 2014. godine



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	2. 04.	20. 14. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	27-1/14-1/8	
VEZA:		
EFA:	388 XXV	
SKRAĆENICA:	PRILOG:	

## PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 27. marta 2014. godine, razmotrila je Amandman na Predlog zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (predlagači poslanici: Srđan Perić, Mladen Bojanić i Goran Tuponja), koji je dostavila Skupština Crne Gore.

Amandman glasi:

### AMANDMAN

U članu 44 Predloga zakona stav 1 mijenja se i glasi:

„Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. septembra 2014. godine.“

**Vlada ne prihvata Amandman.**

### O b r a z l o ž e n j e

Predloženi amandman nije prihvatljiv, jer se u roku od pet mjeseci ne mogu obezbijediti svi preduslovi da se započne sa punom implementacijom zakona od 1. septembra 2014. godine, iz više razloga.

Predlogom zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, u članu 44, utvrđeno je da će Zakon stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. decembra 2015. godine.

Jedan od glavnih razloga odlaganja početka primjene ovog zakona je činjenica da je osiguravajućim kućama u Crnoj Gori potrebno više vremena da ponude novi proizvod za osiguranje od štete u životnoj sredini. Naime, ovim predlogom zakona je predviđeno da je operater koji obavlja djelatnost, odnosno aktivnosti koje predstavljaju rizik za zdravlje ljudi i/ili životnu

sredinu dužan da se osigura od štete i neposredne opasnosti od štete u životnoj sredini.

S tim u vezi, predstavnici Vlade održali su nekoliko sastanaka sa osiguravajućim kompanijama, koje su ukazale na činjenicu da štete nastale zagađenjem i oštećenjem životne sredine nije jednostavno predvidjeti i procijeniti, s obzirom da se radi o budućem neizvjesnom slučaju, kao i da mogu nastati u manjem ili većem obimu. Zbog navedenog, neophodno je da osiguravajuće kompanije definišu potrebne elemente novih osiguravajućih ugovora, kako bi ova vrsta osiguranja bila primjenjiva u praksi.

Takođe, Predlogom zakona se predviđa da preduzimanje mjera prevencije i mjera remedijacije štete u životnoj sredini obavlja pravno lice ili preduzetnik koje je stručno osposobljeno i ovlašćeno za vršenje ovih poslova. S tim u vezi, Predlog zakona predstavlja podsticaj za preduzetništvo i nova zapošljavanja za obavljanje navedenih stručnih poslova, pa se pravnim licima i preduzetnicima mora ostaviti dovoljno vremena da se stručno i tehnički osposobe i pribave odgovarajuća ovlašćenja od nadležnog organa – Agencije za zaštitu životne sredine.

Predlogom zakona je, takođe, ostavljena mogućnost operaterima postrojenja čija djelatnost se, u smislu ovog zakona, smatra rizikom za zdravlje ljudi i/ili životnu sredinu da se samostalno osposobe za remedijaciju specifičnih šteta koje mogu nastati obavljanjem djelatnosti. Ovo osposobljavanje, takođe, zahtijeva nabavku odgovarajuće opreme i dodatno stručno osposobljavanje kadrova.



**PREDSJEDNIK**

Milo Đukanović